# TOKOYEKOLA LINGALA....

Вики ча Уамво

FRÈRES DE SAINT-GABRIEL École Normale BONDO UELE

### IMPRIMATUR

Bondo, die 8 martii 1937

Fr. Blessing, O.S.C. Praef. Ap.

PROPRIÉTÉ

3

### UTILISATION DU MANUEL

Voici un premier fascicule d'une petite grammaire lingala que nous avons voulu rendre le plus simple et le plus attrayant possible. Nous avons essayé de réaliser dans ce manuel les grands principes dont s'honore la pédagagie moderne : méthodes actives, école pour la vie, concentration de l'enseignement.

Voilà pourquoi l'on trouvera ici en plus des notions grammaticales élémentaires, des lectures, des causeries, de nombreux exercices d'application, des dictées, des morceaux de diction et des chants.

Chaque chapitre représente une série de leçons pivotant autour d'un même « centre d'intérêt » choisi autant que possible dans le milieu où vit l'enfant.

Pour faciliter l'emploi du présent manuel nous indiquons briévement notre laçon de procéder.

La première leçon consistera, là où il y a possibilité, en une leçon promenade (Ex. : l'église, le village, la rivière, le magasin, etc.). Le rôle du maître se bornera à faire observer. Rentré en classe il synthétisera le tout en quelques mots au tableau, ce qui donnera ample matière à de nombreux exercices d'élocution, de vocabulaire et de phraséotogie. Une autre leçon sera consacrée à la lecture; suivra une causerie sur les croquis. Les exemples grammaticaux étant extraits de la lecture et illustrés par la causerie, la leçon de grammaire perdra beaucoup de sa sécheresse. Les applications se feront autant que possible oralement et par écrit. Faut-il ajouter que chaque nouveau devoir appelle une courte répétition des notions grammaticales antérieurement étudiées? En ontre on engagera le maître à multiplier lui-même les exercices. Nos élèves n'en feront jamais assez. Les applications étant terminées, la dictée servira de contrôle. Le morceau de diction

ou le chant sera enseigné au cours de la quinzaine, temps moyen accordé à chacun des chapitres.

Nous nous somines bornés, dans le présent livret aux branches de langue maternelle. Mais il serait à soubaiter que le même centre d'intérêt s'étende aux autres branches telles que le calcul et le dessin. lei nous choisirons nos exemples, là nous dessinerons des objets en rapport avec le centre d'intérêt.

Procédant de la sorte il nous semble que le manuel donnera son plein rendement. Loin de nous cependant la pensée de vouloir imposer notre façon de voir. C'est pour être utile à tous que nons avons dressé ce petit schéma, à chacun de l'adapter à son propre milieu.

S. G.

### Nomenclature.

Bomoko	= singulier	Bomingi	= pluriel
Botangi	= lecture	Boteyi	= grammaire
Bosakeli	= dictée	Botangeli	= récitation
Nkombo	= nom	Bobakemi	= adjectif
Verebe	= verbe	Ejalela	= sujet
	Boyemi	= dessin	



### LITEYA 1

# Mboka

### BOTANGI: Lobi o mboka.

Lobi na mpokwa tojalaki o mboka, bisu elongo na tata, mama mpe bandeko basatu. Mama atntaki fufu ya nsongo mpe tata amelaki kamanga. Bisu na handeko tobetaki matope. Nzoto ya bisu mobele njungwa.

Mwese mokomi motane kuna o likolo lia mbira.

Nsoso na masweiswei malingaki kulala.


Sasa, «Sangbayo», mbwa ya bisu, etelemi na mbangu; ebalani o jamba; ebandi kugama. Solo, nyama ejalaki penepene.

Na kubanga tokimi epai ya mama. Tata, ye mobali mpenza, atiki nkonango yayeye o meza. Akamati, likonga. Alingi akei o jamba.

Sesepi, nguma, nyoka cnene, ebimi o matiti. Ekangi « Sangbyao », Elingi kumela ye. Kasi tata abeti nguma mbala mingi na likonga lia yeye.

Nguma etiki mbwa. Ewei bowi.

... Na mbisa tosepelaki mingi o mboka. Tokabolaki mosuni biteni biteni mpe tosalaki limpati linene.



TATA

NYOKA

MBIRA

### 2. BOTEYI: Mpo ya nkombo

Mama, tata, bandeko bajali <u>batu</u>

Mbwa, nyoka, nsoso, lisweiwei ijali <u>nyama</u>

Ndako, mboka, mbira, meza bijali <u>biloko</u>

Nkombo ekoyebisa bisu mpo ya batu, nyama
to biloko

### MISALA:

1. Bobimisa nkombo.

nalobi Nzambe mpe motuli libonza maliba matope Yozefu tolingi lora Maria elembo nkuka njila kasi 0 lokola ebuteli.

- 2. O nº 1 nkombo ijali nini?
- 3. Bosilisa:

Tokokutela motu o ...

Tokokutela molangi o ...

Tokokutela molakisi o...

Tokokutela bwatu o...

Tokokutela matiti o ...

Tokokutela Nzambe o ...

Tokokutela ndeke o ...

Tokokutela ndunda o ...

Tokokutela ngubu o ...

Tokokutela buku o ....

4. Bobenda njila o nse ya nkombo ya batu:

Faranka mosali nkingu mosantu biloko ngandi moyekoli bondoki ejibeli mope libonza moyibi mobeko ndoi nkoi

- 5. Boluka nkombo ya nyama 6?
- 6. Botiya o molongo moko nkombo ya batu, mosusu nkombo ya nyama, mosusu nkombo ya biloko:

Mokiri ndeko epepeleba tambwa sango bwatu ngandi nkopi etwaki mojalisi noko mopanji matoi moloki mope

### 4. BOSAKELI:

O mboka tata, mama, bandeko bajali. Tata akokende bokila to akomela kamanga. Mama akotuta fufu ya nsongo. Bana bakobete matope. Banso bakosambela ua mpokwa.

### 5. BOTANGELI:

Мвока

Nalingi mboka ya ngai Mama abatela ngai; Tata akosalela; Bandeko balingana!

> Solo! Solo! Mpo ya bango Ndenasambeli Kina bowi!



### LITEYA II

# Batu ba Kongo

## 1. BOTANGI: Batu ba Kongo.

Kongo nyele enene, mobele jamba to uma.

 ${f N}$ zambe atiyaki kuna nyama ndenge na ndenge jambi na kuleisa batu.


Baindu bakobika o Kongo. Kalakala bajalaki basenji, kasi sasaivi mayele ma bango makola noki. Tokomona lokola mosolo kubima o maboko ma basali. Baindu hasusu babongi kusomba kinga na mpe masini na kusona.

Kasi mosolo mwa mokiri mojali nkula mpamba o misu ma Nzambe. Bamope bakomi o mboka ya baindu jambi na kulakisa na basenji mpo ya Nzambe. Baindu baike bandimi liteya lia hango. Koboyo tokomona sesepi o Kongo bakristu balamu na kutanga te.

Bamope bakogamisa molimu mwa baindu; mindele basusu nkombo ya bango banganga, bakogamisa nzoto ya babeli o ndako ya dawa.

 ${f N}$ a solo inpenza nse ya Kongo ekotambola malamu o njila ya bokolisi.

Tokotondo Nzambe jambi atindaki  ${\bf B}$ a-Belje o nyele ya bisu.



# 2. BOTEYI: Kelasi ya yambo: mo-ba.

Mobeli, mosali, moindu bajali banso batu.

Moindu mojali na <u>mo</u> o homoko, mokokomata <u>ba</u> o bomingi.

Mosali mejali na <u>mo</u> o bomoko, mokakamata <u>ba</u> o bomingi.

Moindu mojali na <u>mo</u> o bomoko, mokokamata <u>ba</u> o bomingi.

O kelasi ya yambo tokokutela mobele nkombo ya batu.

Ijali na <u>mo</u> o bomoko ikokamata <u>ba</u> o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomingi:

mobali mokare mojimi monuna mokitani mwasi mosantu mompaya moninga mosenji

2. Botiya o bomoko:

bakonji baumbu batuli bauuna balakisi bana bayibi basi baloki batu

3. Bosilisa:

Motu alingi kukosa motu ajali ...
Motu ameli mingi ajali ...
Motu akobika o udako ya dawa ajali ....
Mobali akokamata .... o bolongani bwayeye.
Mwana asili abimi hobele posa yoko, topesi ye ukombo....
Mope akopesa toli ya Nzambe na .... banso.

4. Bondima:

Tokokutela banani o ndako ya Nzambe?

Tokokutela banani o ndako ya dawa? Tokokutela banani o nyele ya Kongo? Tokokutela banani o mboka ya misio? Tokokutela banani o mboka ya Leta? Tokokutela banani o mabongo ma mai?

- 5. Boluka nkombo ya batu 5 mpe bokoma yango o bomingi?
- 6. Bobenda njila o nse ya nkombo ya batu:

nsala mwana maliba baumbu ndako bakonji mboka ejibeli monuna basaleli bomoi basantu Yozefu moyekoli Bayo

### d. BOSAKELI:

O nyele ya Kongo tokokutela batu mingi.

Baindu baliki batu basusu.

Ntina ya batu ijali katikati na bango ndenge na ndenge.

Baindu mingi bajali bapaganu.

Basusu bajali bakristu.

Luanga Karolo ajali beato moindu.

### 5. LOYEMBO: O mboka ya mokonji



 $\Pi$ 

O mboka ya mokonji Banganga kuna bakolala O mboka ya mokonji Ш

O mboka ya mokonji Basoda kuna bakolala. O mboka ya mokonji Tokojwa banganga Bakoyamba « Yenda » « Mbiti » soko « Banga ». Tokojwa basoda Bakobenga batu O ndako cindu

IV

O mboka ya mokonji Bampaya kuna bakolala O mboka ya mokonji Tokojwa hampaya Bakomi kutala Bandeko o mboka.

### LITEYA III

# Batu ba Kongo

### 1. BOTANGI: O Kongo, kalakala ....

Kalakala Kongo ejalaki te lokola sesepi.

Baindu babikaki na usomo copusi jambi na bobe bwa Barabu.

Bango bakamataki baindu baumbu.

Barabu basangani soko nkama ibale mpe batamboli pete o likolo lia mai. Batamboli kina katikati na butu. Na nsima baluboli o libongo bajongi mboka mpe babongoli ndako inso. Bahomi batu basusu, bakangi basusu baumbu. Boyo o gala yoko babongolaki batu nkoto nkoto.


Bakangi basi mpe bana bake Jokola.

Batambwisi baumbu esiii. Kuna hatekisaki hango na Barabu basasu. Batekisaki mobali soko bafaranka ntuku ibale mpe mwana mpata ibale.

Nsoni enene na Barabu!

Kasi Bula-Matari atindaki basoda bayeye o Kongo jambi

na kukosola baumbu. Mindele babundaki bitumba biike; bafukisaki Barabu mpe baindu bajali sesepi gutu na bonsomi.



# 2. BOTEYI: Kelasi ya yambo (nsima).

Soda, arabu bajali na mo o bomoko te.
Soda, arabu bakokamata o bomingi ba (basoda, baarabu)
Kasi mondele mojali o bomingi mindele.
Nkombo ya batu isusu ijali na mo o bomoko te, ikokomata lokola ba o bomingi. Elongoli « mondele », o bomingi « mindele ».

### 3. MISALA:

### 1. Boliya o bomingi:

Arabu	yango	sango	kabinda	mondelc
mama	katoliku	nkolo	nkaja	likwangola

### 2. Botiya o bomoko:

Basoda	bakomanda	bakuli	bapaganu	hamama
banzambe	baboi	babuba	bandeko	hakoi

### 3. Boliya o bomoko:

baloki	batata	basenji	bandoi	bakangemi
basenjeri	mindele	basali	baumbu	bangoingoi

### 4. Nkombo na nsima, nini?

nyango	Nzambe	$\mathbf{mobomi}$	papa wa Roma
mojalisi	soda	zuzi	nkolo
baboti	mobeli	mowaki	mokengeli

- 5. Boluka o kelasi ya yambo nkombo 5 na mpo ya yambo te mpe nkombo 5 na mpo ya yambo?
- 6. Boluka nkombo ya bakristu, babali 5, basi 5?

# 4. BOSAKELI: Batu ba Kongo.

O Kongo bakomona lokola mindele. Bango bauti o Mpntu. Mindele bafukisaki Barabu o nse ya bisu. Barabu bakangaki baindu mpamba kalakala. Batekisaki bango baumbu. Solo! Bula-Matari agamisaki bisu mingi.

### 5. BOTANGELI:

Katikati ya jamba Basenji bajalaki Na kukembisa « Yenda » Baloki basepeli!

MOPE

Kasi mope akomi Ayebisaki Yezu Apesi batisimu.... Mpe moloki alongwi!

### LITEYA IV

# Mokiri

### 1. BOTANGI: Mokiri mwa Sambala.

Gala eliki, Sambala asili akumi kulala o mboka ya mokonji mpe na mwasi wayeye.

Alnki penepene na njila esika elamu na kutonga ndako.

Aponi esika wapi mabele majali makasi te.

Etele ekobima esi eke.


MINJUBE

Na bosepeli abandi kukata jamba. Miete minene mijalaki kuna te, kasi etundaki na minjube.

Baposo habale na nsima ndako ejalaki. Sambala elongo na bandeko apakolaki potopoto. Gala ebandaki kohoyo potopoto ekaoki noki. Kasi bipai binso minkaka minene mibimaki. Sanja yoko na nsima bapakolaki gutu ndako mpe ebiki malamu.

Sambala akobika na esengo o ndako yayeye.

Mwasi wayeye akasukola mokolo na mokolo mpembeni ya ndako ntina te nyama ya jamba ikoyingela ndako te.



MINKAKA

MIETE

### 2. BOTEYI: Kelasi ya ibale: mo-mi

Monjube mokobanda na <u>mo</u> o homoko, mokobanda na <u>mi</u> o bomingi.

Monkaka mokobanda na <u>mo</u> o homoko, mokobanda na <u>mi</u> o bomingi.

Mwete (= moete) mokobanda на <u>mo</u> о bomoko, mokobanda na mi о bomingi.

O kelasi ya ibale nkombo ijali na mpo ya yambo <u>mo</u> o bomoko, ikokamata mi o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomoko:

hasoda	пінако	batu	mizero	miula
mindele	misala	misai	mitu	milangi

2. Botiya o bomingi:

motuya	moninga	motindu	mokonji	mobeko
moloki	mondele	moyango	monuna	molako
motanda	mosenji	molango	ndoi	papa

3. Boliya o molongo gudi nkombo ya kelasi ya yambo mpe yango ya kelasi ya ibale:

baumbu	moloki	mobimbi	mombongo
ınindele	basi	milako	mompila
mikiri	nıitu	batu	mototo
mituya	basoda	milangi	hatatoli

- 4. Boloba: a) nkombo ejali o kelasi kani.
  - b) soko ejali o bomoko to o bomingi:

miluka	mompaya	moloki	nkaja
Nzambe	mokongo	mama	mikola
mibu	basango	milimu	mindele

### 5. Botiya o bomingt:

Moindu na mondele.

Mokonji na mosaleli.

Komanda na boi.

Santa Maria, santa ndoi ya nkaja wangai.

Moluka na mongala.

Anjelu na mosantu.

Mo-babua mpe Mo-zande.

- 6. Boluka nkombo ya batu mpe ya biloko bijali :
- a) o kelasi.
- b) o ndako ya Nzambe.
- c) o mboka.
- a) o kelasi.

### 4. BOSAKELI:

Nzambe ajali mojalisi wa lora mpe wa molongo. Ye mpenza abimisaki batu o mokiri, basamaki o mai, ndeke, mampata na mwese, o etando ya likolo. Mwese akotanisa mokiri. Tokotondo Nzambe mojalisi.

### 5. BOTANGELI: MONOKO SOLO!

Tata asili akufi Alobaki na bana bayeye: « Soko bokoma banene Bopanda ndunda o gadi. Ndebojwi mosolo mingi! » Mbisa bana batosaki. Bapandaki ndunda mingi Batekisaki na nsima Mpe sesepi basepeli.

### LITEYA V

# Bokila

### 1. BOTANGI:

Bokila.

Ntangu ya gala ebandi. Tokende bokila. Tokataki kwanza bilanga jambi na mobu mokoya.

Banani hakokoma kulobo?

Batu ba mboka bandini mingi usaugo eye. Bakamati njila ya mai, bakweli o bwatu, bakci epai ya, ngele. Basili bakomi penepene na maeta, batiki bwatu, babeti ndobani. Na mpokwa babutwi na hwatu botundi na basamaki.

Kasi batu basusu ha mboka bakei o mai te, balingi boopusi bokila o jamba.

Bakamati makonga ha bodzanga bwabango. Batamboli ka, ka, ka.

Ekomi bango katikati ya jamba batandaki akamba. Za Bakila elongo na mbwa ya bango bayingeli jamba. Moko akangi njolo yayeye mpe ameki kugama bo ngandi. Mbwa ekoluka bipai binso. Sasa mboloko ebalani. Mbwa ekofukisa yango kin'o nkamba. Yakomaki yango kuna bakila basusu,







BODZANGA MADZANGA



BWATU MAATU

bango batikalaki penepene na bodzanga, babeti nyama na bondoki mpe 'makonga.

Bango lokola babutwi na mpokwa. Basepeli be jambi bakangaki nyama njike: mboloko, ngandi, ngulube mpe isnsu ndenge na ndenge.

### 2. BOTEYI: Kelasi ya isatu: bo-ma.

Bondoki mokobanda na bo o bomoko, na ma o bomingi.
Bodzanga mokohanda na bo o bomoko, na ma o bomingi.
Bwatu mokobanda na bo (bw = bo) o bomoko, na ma o bomingi.
O kelasi ya isatu nkombo ijali na mpo ya yambo bo o bomoko ikokamata ma o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomingi:

bokaboli bokila boloni bondoki bopo bosakeli bwatu boumbu bwembo botambali

2. Botiya o bomoko:

bayibi maseke maswani mapaleli mabina malangiti makaboli mantulu matu maloji

3. Botiya o bomingi:

sango motema bolangiti bwatu molangi nkaja bopo mokila hokila mokristu mojaka bondoki motuya mondele mompila 4. Bosilisa na kupono nkombo:

Minoko na kupono: mwasi, mope, baboti, bondeko, bokoti, batu.

Bula-Matari ajali na .... bonene. Astirida, .... wa Leopole III, asili akufi o lingumisa. Yezu akosolaki .... banso. .... akogamisa molimu mwayo. Linga .... bayo. Kukata .... на bana balamu, malamn be.

5. Boloba nkombo ijali o kelasi kani:

botambali Filipa mokiri bana bobutwi mokuli molinga mompaya basamba mobu bodzanga bakonji milangi bondoki bwatu basi

Bobenda njila 1 o nse ya nkombo ya kelasi ya 1;
 njila 2 o nse ya nkombo ya kelasi ya 2;
 njila 3 o nse ya nkombo ya kelasi ya 3;

mobimbi episkopu baba bokila maloji mojalisi koi makango misala malangiti Nzambe bontulu moluka hoso bandoi miloli mangango bandaki Maria Roza

7. Boluka nkombo 5 ya kelasi ya yambo, 5 ya kelasi ya 2 mpe 5 ya kelasi ya 3.

### 4. BOSAKELI: BOKILA

Ratu bakokende bokila sok'o mai sok'o jamba. O jamba babeti nyama na bondoki to na makonga. Bodzanga bokokanga nyama. O mai bakamati basamaki. Basusu bakendaki na bwatu kina maeta.

### 5.1LOYEMBO:

BOKILA



П

Tokopesa binu baninga Mbote mingi w utei ya mboka. Ndetobutwi na nkoi soko tambwa Ndetobutwi na nkoi soko tambwa.

 $\mathbf{III}$ 

Ndetoyei na esengo mingi Jambi ndetoknmbi mosnni Ndetosali na nsima limpati. Ndetosali na nsima limpati.

### LITEYA VI

# Ndako ya Nzanbe

### 1. BOTANGI: Ndako ya Nzambe.

Ndako iya Nzambe, esika wapi basaserdoti bakobonzela misa santa. Ejali ndako kitoko be, molai soko bm. 60.

Ejibeli ejali enene eopusi mpe maninisa majali na kutanga te.

Na libanda tokomona kuruse o likolo lia motondo.

Mokolo na mokolo bakristu bakoyingela ndako eye jambi na kukembisa Nzambe. Bajali kuna na limemie mpe basololi nsoki te. Basusu bakei konfesio basusu bakuli nzoto ya Mokonji. Mokolo mwa lomingo mlako ya Nzambe etondi kutonda na bakristu. Nsima ya evangelio mope apesi toli ya Nzambe. Tokondima mingi monoko moye jambi Yezu apesaki na basaserdoti ngufu ya kukolisa bokonji bwa Yeye aw'o nse.

Esilaki yeye toli mope akobonzela misa santa.

O ntangu ya kosekrasio bakristu banso bakwei o mabongo bakokanga makata ma bango mpe bakokumisa Mokosoli asili akomi o likolo lia altari uta bolingi bwa batu.

Kukende o misa sauta mokolo mwa lomingo ejali mobeko mwa Eklezia.



LININISA MANINISA



LIKATA LIBONZA MAKATA MABONZA

### 2. **BOTEYI**:

Kelasi ya inei: li-ma.

Lininisa mokobanda na li o homoko, na ma o bomingi. Likata mokobanda na li o bomoko, na ma o bomingi. Libouza mokobanda na li o bomoko, na ma o bomingi.

O kelasi ya inei nkombo ijali na mpo ya yambo <u>li</u> o bomoko ikokamata <u>ma</u> o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomingi:

litoi liseke litungulu lisala liyane lisumu likei liyebu lipapu limpata lisangu lititi litambala lilita likanisi

2. Botiva o bomoko:

mateya mandoki matu matufane minoko mayane bamama milangi maninisa maseke matiti madzanga maeta malule masenginya

3. Bosilisa:

Minoko na kopono: lingenda, matoi, bana, maseke, likundu.

Mboloko cjali na ..., mabale. Motu ajali na .... mabale. Elena abotaki .... banci.

Bavo abomaki nguma na .... Bapaganu bakoyamba nkula ya ....

4. Bondima:

Maninisa boni o kelasi ya yo? O ndako va baindu, motondo mokangemi na nini? O faranka yoko, makuta boni? Bainda bakokende bokila na nini? Molakisi apcsi nini na bayekoli bakosolola o kelasi?

- 5. Boluka nkombo inei o kelasi ya 3 mpe inei o kelasi ya 4?
- 6. Nkombo na nsima, nini?

malule lisumu moumbu lisasi bowi moula mokristu mongala lisu movekoli lipole litoi nyango mwese bwembo

7. Botiya o molongo moko moko nkombo ya batu, ya nyama, ya biloko.

lisweiswei sango lisu mokumbusu nena molangi ligbololo matiti noko palanga mboloko lisanzu lipalela litufane motumolo

### A BOSAKELI:

Yezu ajali o ndako ya Nzambe. Mokolo na mokolo bamope bakobonzela misa santa. Bakristu balamu balei nzoto ya Mokonji mbala mingi. O lomingo tokopesa libonza like, soko likuta soko meya.

5. LOYEMBO: Santa Maria



11

Ngai, mwana wayo lokola Otala ngai na boboto! Ngai mwana wayo lokola Obutisa ngai esengo!

Bisu banso na basantu Elongo tokembisa yo! Bisu bansu na basantu Tolingi yo na lobiko!...



### LITEYA VII

# Kelasi

### 1. BOTANGI: Monoko mwa Martino.

«Martino, olingi kelasi mingi boyo jambi nini?» Mokolo mosusu mama wa mwana asengaki bongo na yeye.

Mwana anoli : « E ! mama namoni yango malamu oyebi kelasi ya bisu te. Najali na mposa na kukoma mwana mayele mpe eye ejali makasi te o mboka eye.


Soko toyingeli kelasi tosepeli be. Tofungoli maninisa manso Bitandaka bijali semba o molongo mpe o nse bosoto bojali soko moke te. O bifelo molakisi abimisaki bililimbi bonzenga mpe akosenza byango mikolo misusu.

Molakisi akopesa lokola mateya malamu. Ayebi nsambo na kutanga te. Mikolo mingi akosala boyemi o etando cindu,

Solo, solo, tojali na mawa kuna te!

Lokuta te, mateya masusu majali makasi, kasi na monoko mwa molakisi tokoyoka mango noki.

Kelasi ekosala bisu malamu jambi tokosala misala minso miabisu mpo ya Nzambe.



EFELO BIFELO ELILIMBI DILILIMBI ETANDA BITANDA

### 2. BOTEYI: Kelasi ya ilanu: e-bi

Efelo mokobanda na e o bomoko, na bi o bomingi. Elilimbi mokobanda na e o bomoko, na bi o bomingi. Etanda mokobanda na e o bomoko, na bi o bomingi.

O kelasi ya itanu nkombo ijali na mpo ya yambo e o bomoko ikokamata bi o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Bobenda njila o nse ya nkombo ya kelasi ya 5:

likonga	bwatu	bililimbi	Arabn	likaya
edia	enkoti	lifungola	edito	mama
esobe	ınilangi	ndoi	hitapi	epongeli
molongo	elieli	bitwaki	mwese	elongi
bikolo	mijaka	bikoto	mwinda	boumbu

2. Botiya o bomingi:

litoi	ekolo	ndoi	esika	eyika
likei	monjube	ebuteli	monoko	bolangiti
bontulu	mondele	hondoki	ckati	mosenji
soda	anjelu	molakisi	lipapu	esende

- 3. Boluka nkombo 10 na biloko lokokulela o kelasi ya bisu
- 4. Nkombo na nsima, nini?

epepeleba Ernesti ekumbaki boso mwinda episkopu enkoti Mareta elema bontulu

5. Botiya o molongo moko ukombo ya kelasi ya 5, isusu o molongo mosusu:

monganga	ejibeli	mama	epongeli	ebuka
sango	esengo	nkaja	bitapi	esulungutu
bilongi	mojimi	mobomi	bisanga	basenji

### 6. Bokokutela wapi?

ebuka o ....
ejibeli o ....
libongo o ....
epumba o ....
basantu o ....
mondele o ....
bitwaki o ....
biyika o ....

### I. BOSAKELI: O RELASI

Namoni o kelasi maninisa manene manei. Kuruse ejali katikati ya bililimbi bia Bula - Matari mpe mwasi wayeye, o efelo ya boso. Molakisi apesi toli ndenge na ndenge. Mwana moko ajali o etando eindu. Toyekolaki lero kwanza katekisimu na mituya. Sesepi bosakeli bosili.

### 5. BOTANGELI: MWANA NGOINGOI

Ngbo ajali mwana ngoingoi Alingi kelasi nsoki te.
Alohi: « Nse!.. kelasi ebe,
Buku ebe, bana babe,
Nalingi nkula yoko te!... »

— Kasi tata abengi ye
Abendi matoi mayeye
Alobi: « Ojali ngoingoi,
Meka moke kuyekola
Mpc na nsima osepela! »



### LITEYA VIII

# Nyama

### 1. BOTANGI: Mboka ya Paolo.

Mboka ya Paolo ejalaki esi mingi na mboka isusu. Ekolala o misu ma mai penepene na nma. Nyama ijali kuna na kutanga te.

Paolo abangi nyama iye nsoki te. Ajali mobali solo.

Ajali na nyama isusu o mboka yayeye: nsoso, masweiswei, mbwa, ntaba na mpata. Atongeli yango ndako jambi na kubatela yango na butu.

Mokolo mosusu na nta ntongo amoni o nse, nsima ya tambwa penepene na ejibeli ya ndako ya nyama yayeye.


Na mpokwa atiyi senjeri ya nkamba inpe akei kulala lokola alalaka.

O ntei ya butu alongoli o mpongi ntina ya bogami bokasi penepene ya ndako. Atelemi na bobangi nsoki te; akamati makonga mayeye; abimi o libanda.

Mwana wayeye, Yowanc, aleli na nsomo.

Lokuta te senjeri ya nkamba ekangi tambwa.

Paolo atuboli yango likonga lioko.



NKOSI

NEOSI

MBWA MBWA NDAKO NDAKO Nyama eyoki nkanda eopusi elingi kubalana mpe kukanga mokila, kasi mpamba. Mobali atuboli nyama eye mbala njike, kina nzoto yayango ejala bipai binso mpota. Nkosi ekwei o nse, ewei.

Mpe Paolo ayoki esengo mingi.

2. BOTEYI: Kelasi ya sita: n-n; m-m.

Nkosi mokobanda na **n** o bomoko bo o bomingi. Mbwa mokobanda na **n** o bomoko bo o bomingi. Ndako mokobanda na **n** o bomoko bo o bomingi. Tokomona o etalisi ya ibale letele sasaivi na nsima ya m ejali b.

O kelasi ya sita nkombo ijali mikolo minso na mpo ya yambo <u>n</u> to <u>m</u> o bomoko bo o bomingi. Bakokoma <u>m</u> o boso bwa baletele p to b.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomingi:

monoko ngulube bondoki mpembe nyango liseke ndoi mboka nkaja nsoso ndeko nyoka

2. Bosilisa:

Minoko na kupono: ndonge, nkoli, nzia, mosolo, ntako nyama, nswei.

Okende kunyanya te o mai wapi ..... ijali mingi. Mpata clingi kuloba nkula ibale, soko ..... soko ..... Baindu balei ..... mingi.

Ofuta ..... na Leta.

Kata ..... yayo sanja na sanja ntina te ..... ikomi kuna te.

3. Boluka nkombo 5 ibandemi na N mpe 5 ibandemi na mijali o kelasi ya 6.

- 4. Boluka nkombo 10 ya nyama, nkombo iye ijala o kelasi ya 6.
- 5. Boluka njila na nkombo yango.

ndunda Yozefu ndeke mpio ngandi matu ndoi ndoto nganzi Roza

6. Bokangisa o nkombo isatu:

..., ..., ... ijali nyama.
..., ..., ... ijali nkombo ya bakristu.
..., ..., ... bijali biloko bia mboka.

..., ..., ijali o mai.

..., ..., bijali o ndako ya Nzambe.

7. Bobenda njila o nse ya mpo ya yambo ya nkombo inso:

Nakuti mboloko o njila.

Ebalani mpembeni na mama wayango.

Iyingeli o matiti.

Batu bamonaki yango.

Bakamati likonga, bondoki na mbeli yabango.

Bayingeli esobe, bakati jamba, babeti nyama

Babeti mboloko mwana yambo, ewei.

Batu basepeli mpe basilisi mosuni mobimba.

### 4. BOSAKELI: NYAMA

Tokokutela o Kongo nyama ndenge na ndenge, isusu ilamu isusu ibe.

Nkoi, tambwa na nkoli ikolia batu.

Nyoka akokata makolo ma batu mikolo mingi.

Batu bakokende bokila jambi na kukanga nyama.

Balingi nkema, ngandi, ngulube ya jamba to nzale, basusu babete ndeke.

### 5. LOYEMBO:

Pusu



Pusu - mama:

« Nakopesa bile, moku, Mwana wangai, lia malamu! Koma noki mafuta be Mbabu aseki na yo te!... »

### LITEYA IX

# Nzoto

### 1. BOTANGI: Mwana mobeli.

Nayebi mwana moko akubela makasi o mboka.

Yambo ajalaki palanga na nzoto elamu, mafuta be. Sesepi kofokofo esali ye ntangu elai. Nzoto yayeye ekundi mingi. Akangi bontulu bwayeye jambi na kumeka kupema malamu.

Mokolo mosusu makila mahimi o monoko mwayeye. Nzala ejali gutu te. Mwana oyo ajali na bokono bwa mpanji.


Balobelaki ye mikolo mingi kukende o ndako ya dawa. Kasi alingi te. Mpo eye ejali ebe mingi jambi na ye. Kuna monganga na bamasere babongi kubukolo ye malamu. Bapesa ye dawa na kubika noki.

Mpe tala o mboka bandeko batiki ye. Babangi ntina ya bokono bona bokanga nzoto yabango lokola.

Moheli alali bobele o ndako yayeye. Nzoto yayeye arumbi, lomposo bosoto, nkiki ikangemi na bosoto.

Mpo ya nini kukende o ndako ya dawa te? Mayele wapi! Mwana oyo ajali na mposa ya batisimu. Katekiste wa mope akomi kutala ye mikolo miike.

Tika tosambela mpo ya mobeli oyo ntina te Nzambe agamisa molimu mwayeye soko nzoto yaye abika gutu malamu te.



### 2. BOTEYI: Kelasi ya saba: lo-n to lo-m

Lokiki mokobanda na lo o bemoko, na n o bomingi. Lopanji mokobanda na lo o bemoko, na m o bomingi. Lompose mokobanda na lo o bomeko, na m o bomingi. Tala m ejali mikolo minso o bose bwa p awa.

O kelasi ya saba nkombo ijali na mpo ya yambo lo o bomoko ikokamata n to m (libosu lia b to p) o bomingi.

### 3. MISALA:

1. Bolnka nkombo 4 ya kelasi ya 7 mpe bobimisa yango o njila.

### 2. Botiya o bomoko:

Batu ba Kongo bajali na mposo njindu.
O ndako ya dawa tomonaki babeli ba mpanji.
Mama ajali na mbeki.
Tata ajali na makonga.
Olongolaki nsala ya ndeke eye?
Tokokoma na mpembe o bitanda biindu.

# Bobimisa kelasi ya nkombo mpe botiya o bomingi :

ndeko ndako lobese hwatu lokasa mbula esika Germano mbwa Luwisa

# 4. Bobenda njila o nse ya nkombo ya kelasi ya 6:

molimu nyongo loyembo nsa ntuku nsoso likuta ntaba mbese mposo mbula ngembu mpembe nsala nzale

### 5. Botiya o njila:

lopanji motema misu makata losako lora nkoni losambo esengo loyina

### 4. BOSAKELI: Nzoto

Motu moko moko akelami na nzoto mpe na molimu. Nzambe ajalisaki bisu.

Nzoto yabisu ekokufa, molimu mokobika na lobiko. Bana, tika tobatela molimu mwabisu na kukimisa masumu.

### 5. BOTANGELI: YOKA MAMA!

Yoka mama mwa liteya Toyekoli lero kuna O eskola ya misio Likopesa esengo! O likolo, motu, tala. Babumbi mayele kuna! Mpe awa monso mobimbi Motema o katikati! Totambola na makolo Mpe tosala na maboko!

Kasi esili kwanza te. Nkula yoko bamoni te Ekopesa nzoto ngufu. Nkombo ya yango: molimu!

### LITEYA X.

# Nzoto (nsima)

### I. BOTANGI: Germano.

Germano, mwana wa yambo wa kelasi yabisu. Ajali mwana molamu mpe na mayele mingi.







LOKOLO MAKOLO

O kelasi akoyekola na bokasi; o libanda akosana malamu lokola.

Germano ajali na nzoto petwa, bosoto nsoki te. Na ntongo akosukola elongi, makolo na maboko mayeye. Libosu lia kulia akosopa mai moke o lobeki, akososa makata mayeye. Akokela elembo ya kuruse mpe akolia. Esili yeye kulia akosukula maboko mayeye gutu mpe akokende.

Mikolo mibale to misatu o poso yoko yoko Germano akokende kusosa nzoto o mai.

Germano ajali petwa; akobela mingi te.

Tika tosala banso lokola ndeko wabisu Germano.

### 2. BOTEYI: Kelasi ya saba (nsima).

Loboko mokobanda na <u>lo</u> o bomoko, mokokamata ma o bomingi (mahoko)

Lokolo mokobanda na <u>to</u> o bomoko, mokokamata <u>ma</u> o bomingi (makolo)

Nkomko ibale o kelasi ya saba ijali na bomingi gudi, nkombo yango <u>loboko</u> na <u>lokolo</u>.

### 3. MISALA:

1. Botiya o bomoko.

nsala	nzala	mandoki	maboko
njete	bilongi	bandoi	nzoi
matu	makolo	nsambo	malangiti
nsango	mpanji	mp <b>at</b> a	binkoti

- 2. Boluka nkomko itanu biteni bia nzoto mpe bobimisa biango o njila.
- 3. Bosilisa.

Minoko na kupono: longongo, ndenge, mpanji, nse, nkoni, lora, moto.

Jambi na kubatela nzoto yahisu na mpokwa tokoluka na moi ..... mpo ya kusala ......

Makono .... na ..... ikokanga nzoto ya batu aw'o ..... Batu na kutanga te baknfi o malari ya .....

Yanzi cyingeli o nse ya ..... la mwana oyo.

Soko motu asili akufi bakopanda nzoto yayeye, kasi molimu mwayeye moyingeli .... to epongeli, to linfelu.

4. Bobenda njila o nse ya nkombo inso o sopo ya botangeli bwa liteya 9.

### 4. BOSAKELI;

Nzoro

O nzoto, biteni binei: motu, mobimbi, makolo na maboko. O motu tokomona aswei, misu, matoi, njolo na mbebn. Mpanji na motema ibumbami o mobimbi.

Na maboko tobongi kukamata, kutalisa biloko; na makolo tokotambola bipai binso.

Tika totondo Nzambe jambi na libonza linene lia nzoto

### LITEYA XI.

# Magazini

### 1. BOTANGI: O magazini.

Soko tokotambola o njila enenc eke tokokuta mikolo mingi bamagazini o mboka.

Tolingi magazini jambi tobongi kusomba kuna biloko biike sopo yabisn elingi.

O mboka enene mondele ajali o magazini enene mpe o mboka isusu akotiya bakapita. Akokende kutala bango na masuwa mayeye.


Bakosomba nini o magazini?

O magazini tobongi kusomba basemisi, bakapitula, matambala, minpila, 'usi, babuzi, mbeli mpe lokola bamasini na mosolo mingi bo kinga to masini na kusona.

Mondele akosomba nkaranga, loso, ndika, mafuta ma mbira o mahoko ba baindu. Akotinda biloko o Mputu wapi bakosala biloko bisusu epai yabiango lokola saboni.

Biloko bisu tokosomba o magazini binti mingi o nyele ya Mputu soko o nyele ya Yapani.

Tika tosomba o magazini biloko bikolala ntangu elai.



### 2. BOTEYI: Kelasi ya mwambi: - - ba.

Saboni ejali na mpo ya yambo te o bomoko, ekokamata ba o bomingi (basaboni)

Semisi ejali na mpo ya yambo te o bomoko, ekokamata ba o bomingi (basemisi)

Masuwa ejali na mpo ya yambo te o bomoko, ekokamata ba o bomingi (bamasuwa)

O kelasi ya mwambi nkombo ijali na mpo ya yambo te o bomoko ikokamata <u>ba</u> o bomingi.

### 3. MISALA:

### 1. Botiya o bomingi:

boloji	enyateli	mbwa	mosala	boi
monkoko	uma	lilala	tomati	moluka
nkaja	hiriki	Nzambe	bolangiti	meza
mondele	lobese	lisasi	matabisi	kopo

### 2. Botiya o bomoko:

bakuruse	bakiti	basoda	hagrasia	bakitani
bana	basi	Bakango	babuzi	baumbu
bafilili	babateli	bakelasi	bankaja	baora

### 3. Bosilisa.

- O mobu, ..... jumi na babale.
- O rozario, ..... basatu.
- O faranka yoko .... jinni, .....ntuku ibale.
- O ..... bafaranka batanu.
- O Santa Trinita ..... basatu.

### 4. Boluka nkombo jumi o kelasi ya mwambi.

5. Bobenda njila yoko o nse ya nkombo o bomoko; njila ibale o nse ya nkombo o bomingi.

Magazini ya baïndu, libongo.

Eyenga na eyenga basi mingi bakokende kuna kutekisa biloko biabango: nkwanga, nsuni, mankemba, fufu ya nsongo, ntina ya nsongo, ananasi na basamaki. Batu bakosomba mpo ya meya basusu mpo ya faranka soko eliki. Basoda bajali kuna jambi na kupekisa makelele.

6. Botiya o molongo moko biloko bia lia, o molongo mosusu nkombo isusu.

masuwa	supu	senge	buku	samaki
bitwaki	mboka	salati	minkoko	ınompila
bile	matiti	fmfm	enkoti	ndete .
mosuni	mwese	pilipili	tomati	litungulu

### 4. BOSAKELI: O Magazini.

O magazini ya mindele tokomona biloko mingi biuti o Mputu.

Bilamba langi langi mpo ya babali to basi.

Tokomona esombelo to meza enene wapi bakosomba biloko. Mokolo mwa kusala moko mpe mokolo mwa kusala mibale mondele akosomba ndika, mafuta ma nkaranga to loso. Atiyi yango inso o masuwa yayeye mpe atindi yango na Mpntu epai ya Aketi.

### 5. LOYEMBO: Mombongo.



### $\mathbf{H}$

Mpe na usima, batu bakei O sopo ya magazini. Bakoluka, bakotana, Bakopono, bakomeka ; Balingi biloko mingi!

### $\mathbf{III}$

Kasi bowi boyci noki.... Ndebatiki magazini. Jambi Nzambe akofuta Mosala mwabango mpenza Ndebajwi mosolo kani?



### LITEYA XII.

# O Eskola

### 1. BOTANGI: Eskola.

Bayekoli balingi kukoma bana mayele bakende o eskola. O eskola yabisu bakelasi bajali mingi. Bana baike bakolala kuna. Basusu balamu bakozangisa kelasi mbala yoko te. Kasi basusu, hangoingoi, bakokoma o nsima. Molakisi akopalela mpe akokambisa hango. Na mbisa bakoyoka esengo te soko babongi kutikala bi ntangn bandeko bakosana na matope to soko bajongi o mboka.

Nalingi kukoma mwana molamu. Natambola na usima ya ugoingoi te. Nakoyekola mosala mwangai mokolo na mokolo ntina te molakisi asepela epai ya ngai. Soko natosa malamu Nzambe alinga ngai lokola mpe abenisa boyekoli bwangai.



### 2. BOTEYI: Bakelasi banso.

mo - ha	kelasi ya 1
mo - mi	kelasi ya 2
bo - ma	kelasi ya 3
li - ma	kelasi ya 4
e - bi	kelasi ya 5
n - n	<b>}</b>
m - m	
lo - n	<b>}</b> ,,,,
lo - m	——{ kelasi ya 7
ba	kelasi ya 8
	mo - mi bo - ma li - ma e - bi n - n m - m lo - n lo - m

### 3. MISALA:

1. Boloba nkombo ijali nini.

lora	lilita	moi	limolo
esobe	cyano	ndoto	mpembe
nsonge	ostia	bomoi	liyane

- 2. Bobimisa kelasi ya nkombo ijali o no 1.
- 3. Bopesa nkombo yoko jambi na:

Nswei ya ndeke, Nsuka ya misai. Bosengi epai ya Nzambe. Nyama ekonyanya o mai. Eleko jambi na kubumba biloko. Eloko jambi na kusambela. Eloko jambi na kubete. Eloko jambi na kutiya o makolo. Eloko na kubonzela Misa-Santa. Eloko na kufuta. Ndelu ya mai. Eloko jambi na kutambola. Njila o elongi ya basenji. Eloko na kutiya o motu.

### 4. Bosilisa:

Monganga akopesa mobeli .....
Ndete ekopesa ....
Nsoso ekobota .....
Mokila akobete .....
Molakisi akolakisa ......
Moloki akomeka ......
Boi akosalela .....
Molinga mokobima o .....
Ejibeli ekokanga ......
Moyekoli akoyamba .....

- 5. Botiya nº 4 o bomingi,
- 6. Boloba nini ijali:

yanzi	nganzi	ziripoto	ntokia
manteka	mwese	ekotisi	libongo
ebuteli	mosantu	lomingo	batisimu
limpati	molili	panda	masuwa

### 4. BOSAKELI:


Eskola.

O nyele ya Kongo biskola bijali mingi. Bisusu bijali mpo ya babali, bisusu mpo ya basi.

O eskola bakolakisa mpo ya nsango-ndamu, mambi ma Nzambe, botangi, mituya, ekolongonele, boyemi, mambi ma nse, bokomi, loyembo .....

Nalingi kelasi be jambi ekokola mayele mpe motema mwa ngai.

### 5. LOYEMBO: Boyei, bana...



П

Boyei, hana bake,
Boyei o eskola
Kuluka
Mituya
O ardwase
To bwanya!
Kukoma
Malamu
O moukanda mwabinu!
Boyei, boyei, bana!....

LITEYA XIII.

# Bandeko babale

1. BOTANGI: Mokolo mpamba.

— Leo, lero cjali mokolo mpamba, okoma epai ya ngai, tokende kutambola botamboli.

- Wapi, Karolo!

- Kuna o mboka ya mokonji mokolu o kilometa 5.
- Ojali na ndeko kuna?
- Solo najali na noko wangai moko kuna, ndagamisi bisu babale na bile bilamu.
- Tika moke, najali kuya......



Ntangu eke na nsima batali bango o njila. Basepeli be. Esili bango kukoma o njila-panda balingi kuleka kasi mawa! bamoni masuwa ekasi ya mondele te o yango. Etuti Leo, ebwaki ye o nse. Ajoki mpota enene be. Ndeko wayeye abandi kulela. Ba-mboka bayei noki kutala. Ba-kamati Leo bakumbi ye o disipasere wapi abiki noki. Tika tojala na misu makasi o njila jambi na kupekisa mangumisa.

### 2. BOTEYI: Bobakemi.

- I) Karolo ajali motu molai
- 2) Leo ajali mwana moke
- 3) Bakotambola o njila semba

Monoko molai moloba boni boni motu ajali.

Monoko moke moloba boni boni mwana ajali.

Monoko semba moloba honi boni njila cjali.

Tokomona lokola molai mpe moke ikokamata mpo ya yambo lokola nkombo motu mpe mwana; kasi semba ckosenza usoki te.

Molai, moke mpe semba ijali mabakemi.

Bobakemi bokotalisa boni boni nkombo ejali.

Bokokamata mikolo mingi mpo ya yambo lokola nkombo.

### 3. MISALA:

1. Bobenda njila o nse ya mabakemi.

Bondoki bolamu

Motu ngolu

Mobeko mobe

Mwana mayele

Batu banso

Mosala mpamba

Mwa nkondoko Elongi petwa

Mboka esi Bowi mpenza

2. Bosilisa:

Mabakemi na kupono: ...nene, ...sanda, hosoto, ngoingei,

...tunu.

Mbeli ..... ekokata malamu te.

Bobeli bouti o nzoto .... mikolo mingi.

Molakisi akokambisa movekoli ....

Mosala ... mokolembisa batu noki.

Nsonge ya ngomba ejali ....

3. Bokanga bobakemi o nkombo.

Lihonza ....

Bondoki ....

Mwana .... Mbuma ....

Mototo .... Libaya ....

Njila

ngolu

...besu

Misa ....

Dawa ....

Ndako ....

Makei Ndunda ....

4. Boluka nkombo ibale ikuki o mabakemi :

...непе

...satu

semba

bosoto ...kuse ...be

...tane ...tanu

5. Boliya o bomingi.

Mwana ngoingoi Motu moke

Njila eselu

Elamba etane Motu molangwa

Mbeli ekasi Meza esanda Moyekoli mosusu

Motu moimi

Mokristu petwa

6. Bosilisa:

Mwana malari ajali .....

Yezu ajali motu ......

Motu ahongi kntala te ajali .....

Mwana akobanga nsoki te ajali .....

Mbuma mbesn ijali .....

Motema mwa mwana ajwi batisimu sesepi mojali ....

### 5. BOSAKELI: Amando na Sabina.

Amando ajali motumolo mwa Sabina.

Amando mwana molamu akogamisa nkaja wayeye o njila. Bakotambola o misio, mboka elenge.

Bakotala mbira isanda na bafelere langilangi, mpembe, batane.

O ndako ya Nzambe bakristu basusu basambeli kwanza. Bana hahale bayingeli ndako ya Nzambe jambi na kusambela losambo la mpokwa.

### 4. LOYEMBO: Ngbo mpe Sira.



11

Sango apesi vakanse.
Alobi bango
« Sene hatoto,
Botikala malamu be!»

Ш

Ndebasali nkula eye.
Ndebagamisi
Baboti mingi.
Ndebatiki losambo te.

1V

Ndebahutwi na misio Jambi balingi Kukoma noki Bana mayele ba Kongo.

### LITEYA XIV.

# Biloko bia kelasi

### 1. BOTANGI: Kelasi yabisu.


Kelasi ya bisu solo ndako mpamba te.
Biloko biike bijali o sopo. Epai ya bifelo tokomona bililimbi ndenge na ndenge : bisusu langilangi hijali binene,
bisusu bijali gudi.
O boso bwa kelasi ejali kuruse mpe etando eindu wapi
molakisi akokoma ukula njike. Tokomona penepene na

yango kiti mpe meza. Tokotikala o bitandaka. O Inlu yabiango tokobumba ardwase, bikomeli mpe kaye.

Mbala mingi o moi moko molakisi akobianga bayekoli o etanda. Basusu bakotanga kuna nsambo, basusu hajali kukoma malamu na mpembe.

Soko bakabete ngonga kelasi ekosila. Tokosambela elongo. Mwana moko akosukola etanda na ndambo ya elamba mpe tokokende o mboka.

E bandeko! kelasi ndako elamu. Tolingi yango mpe tozanga te kukoma mokolo na mokolo.



### 2. BOTEYI: Vereble « K UJALA ».

### Eleko ya sesepi:

Sesepi ngai n a - j a - l i na buku
Sesepi yo o - j a - l i na buku
Sesepi ye a - j a - l i na buku
Sesepi bisu t o - j a - l i na buku
Sesepi binu b o - j a - l i na buku
Sesepi bango b a - j a - l i na buku

### 3. MISALA:

- 1. Botambwisa:
  - a) Kujala na babuku basatu.
  - b) Kujala o kelasi.
- 2. Bosilisa epai ya verebe « kujala ». Molakisi ...... mayele.

...... (bisu) kuyekola Lingala. ...... (ngai) yambo o kelasi yangai. Bayekoli ba kelasi ya isatu ...... o bilanga. Martino ....... moyekoli molamu.

### 3. Boliya o bomingi.

Najali na ekomeli.
Rufina (na Ivona) ajali o kelasi ya bamasere.
Mwana, ojali ngoingoi, mabe mingi!
Nzambe (na basantu) ajali o lora.
Mosantu ajali na esengo mingi.
Mwana ajali o etando eindu.
Najali na kaye yoko.

### 4. Botiya o bomoko.

Basenji bajali o kelasi te. Bamope bajali basaserdoti. Bojali na ekomeli ya sesepi. Tojali bayekoli ba eskola ya bamofelele. Balakisi bajali bakonji ba bayekoli ba bango o kelasi.

### 5. Botambwisa.

- a) Kujala moyekoli molamu.
- b) Kujala na biloko biřke.

### 4. BOSAKELI:

Najali o kelasi ya ibale. Molakisi wangai ajali malamu be. Tojali kuyekola mingi. O etando eindu moyekoli moko akokoma bosakeli.

### 5. BOTANGELI: Buku yangai!

Najali na buku eke Kasi nalingi yango be! O buku, na kelasi Moi moi ndenayekoli. Naetanga haletele. Buku ejali etele, Etele ya mayele! Ndenabateli yango be, Buku yangai, buku eke!

### LITEYA XVI.

# O mai

### 1. BOTANGI: Mai Uele.

O mboka ya bisu mai manene makotambola: nkombo ya mango Uele.

Uele ejali maliba makasi. Ekotambola noki. Matu makoleka mango, majali te lokola masuwa ya mondele ekotambola o likolo lia mai. Macta makopekisa hamasuwa ba mindele kutambola o Uele.



Uele etondi kutunda na hasamaki. Bakango bakokanga bango, basusu baliki bakilo ntuku inei.

Nkoli mingi ikobika lokola p Uele. Ejali lingumisa linene jambi na batu bakososa nzoto yabango o mai. Toyoki mbala njike kwanza nkoli ikangi batu balingaki kunyanya o Uele na nta ntongo. Ena mawa te?

Mai manso majali manene bo Uele te. Masusu majali make. Miluka mijali o mboka inso. Mai make makobima o etele, makotambola boyo o moluka. Miluka mingi misangani mpe mongala mokobima.

Mai manso makotambola o mbu.

### 2. BOTEYI: Verebe « K UJALA »

Elek	to ya sesepi ; perso	na ya isatu	L
Kel, 1	bomoko ; Mokango bomingi Bakango	ajali bajali	
Kel. 2	bornoko : moluka borningi : miluka	mojali mijali	
Kel. 3	bomoko ; bwatu	bojali	o libongo.
	bomingi : matu	majali	o libongo.
Kel 4	bomoko ; libanga	lijali	o mongala.
	bomingi mabanga	majali	o mongala.
Kel. 5	bomoko : ebale	ejali	mai manene.
	bomingi : bibale	bijali	mai manene.
Kel. 6	bomoko :{mbaka	ejali	nsuka ya bwatu.
	/nkai	ejali	o bwatu.
	bomingi (mbaka	ijali	nsuka ya bwatu.
	/nkai	ijali	o bwatu.
Kel. 7	bomoko : lokele	lojali	o nse ya mai.
	bomingi :nkele	ijali	o nse ya mai.
Kel. 8	bomoko : kiboko bomingi :bakibobo	cjali bajali	o mai manene. o mai manene.

O persona ya 3 verebe ekokamata mpo ya yambo lokola nkombo.

- Kasi a) O kelasi ya 6  $\underline{\mathbf{E}}$  ejali o bomoko mpe  $\underline{\mathbf{I}}$  o bomingi.
  - b) O kelasi ya 7 <u>LO</u> ejali o bomoko mpe <u>I</u> o bomingi.
  - c) O kelasi ya 8 <u>E</u> ejali o bomoko mpe <u>BA</u> o bomingi

### 3. MISALA:

### 1. Bokanya verebe o ejalela:

Meza ...jali esanda.
Boumbn ...jali bobe.
Loso ...jali bile.
Bakristu ...jali na sapele.
Bifelu ...jali o ndako.
Lokoso ...jali malamu te.
Ndika ...jali o mbuma.
Kuruse ...jali o kelasi.

### 2. Bosilisa:

Magazini ...nene ...jali o mboka. Mabanga ...sanda ...jali o mai. Petro na Roza ...jali bayekoli ba misio. Kapitula ...jali na ...bienga ...bale. Ndombe ...jali na mosala mwa Leta. Bitapi ...ike ...jali o jamba.

3. Botiya o bomoko njila o bomingi, mpe o bomingi njila ijali o bomoko o mosala no 2.

### 4. Botiya o bomoko:

Batu bajali o mai manene.

Mimpanga mijali o maboko ma basoda.

Baboti bapesaki ngai minkoko.

Ndunda ijali o gadi yabisu.

Nsala ya ndeke ijali langilangi.

O bifelu tokomona babiriki.

### 5. Boloba nkombo ijali nini:

ndeke ndoi malangiti nsete nkaja ligbololo hwatu molimu

### 4. BOSAKELI: O mai.

Tokendaki kutambola o mai.

Tomonaki batu bajalaki kulobo.

O mongala mabanga majali mingi .mpe mai makotambola (na liokasi.

Mangumisa majali o mai jambi ukoli ijali kuna mpe ikolia Ibatu.

Bamasuwa ba mindele bakotambola o mai manso te. Tomonaki masuwa yabango na Aketi.

### .5 LOYEMBO: Na Bwafu.



IJ,

111.

Tokokima mabanga. Tokoyemba nzembo he.
Tokosala na ligegi. Tokosepela o ntanda.
Tokokoma na mboka. Tokopema nsoki te.
Tokopesa mbote mingi. Tokolinga kntambola.




### LITEYA XVI.

# Misala

### l. BOTANGI: Misala.

Misala mijali ndenge na ndenge. Tobongi kusala na maboko to na mayele. Bakabinda, batuli, Bakango, balifi, bakosala na maboko.

Bayekoli, balakisi bakosala na mayele. Kasi batu banso ba-



bongi kusala. Nzambe alobaki na Adamu: « Ndosali o njungwa ya elongi yayo kina bowi bwayo.»

Mwana akosala te ajali mwana ngoingoi. Moyekoli akoyekola sesepi malamu o kelasi te, na nsima ya kelasi yayeye asala lokola malamu te.

Ejali nsoni enene na ye na kutala lokola bana bake baleki ve noki na mavele.

Soko mwana akovekola malamu te asala nini?

Akokende mikolo mingi kusenga na Yezu ajali o ndako ya Nzambe ye atanisa mayele ntina te abongi kuyekola makasi.

Nzambe agamisa solo bana bakosambela bongo.

### 2. BOTEYI: Baverebe basusu.

### Eleko ya sesepi.

Sesepi ngai na-KO-yekola Sesepi yo o - KO-yekola

a - KO-yekola Sesepi ye

Sesepi bisu to-KO-yekola

Sesepi binu bo- KO-yekola

Sesepi bango b a - K O - y e k o l a

### 3. MISALA:

1. Botambwisa o eleko ya sesepi :

Kutambola o njila. Kunyanya o mai.

Kukoma o monkanda. Kukima nkopi.

2. Botiya o persona ya yambo.

Okobanda mosala mwayo?

Bokoboma nyoka.

Bakojwa ndimu ntamu jumi.

Bakoni bakokonda.

Akonyata lomposo. Bakosepela o mokolo mpamba. Bakonokolo mbuma iteli. Bekotondo Nzambe jambi na grasia.

Bakotosa bakonji. Bakoteka ndika.

3. Botiya o bomingi. Mosenji akotumba udako.

Mope akotanda bokonji bwa Nzambe.

Yanzi ekozuza nzoto.

Nsoso mobali ekogama o ntongo etane.

Nakoyekola malamu o kelasi,

### 4. Bokanga:

Bana basusu ...pasa motu mwabango. Mwana ngoingoi ...lota mikolo mingi. Masini ...nyata baletele o buku. O garasisi (bisu) ...pema makasi. (Yo) ...sambela malamu o ndako ya Nzambe.

- 5. Boluka baverebe banei na bosali mpe bolambwisa bango.
- 6. Boluka verebe yoko o kelasi yoko yoko, mpe botiya yango o persona ya isatu bomoko mpe bomingi.

### 4. BOSAKELI: Garasisi.

Ntangu ya garasisi tokosala misala miike.

Bakoyekola kutambola na kitoko.

Molakisi akolakisa bisu mosala mwa maboko, makolo, motu na mobimbi.

Tokolinga ntangu eye na kutanga te.

Solo! garasisi ekokolisa ngufu ya nzoto lokola losambo lokokolisa ngufu ya molimu,

### 5. BOTANGELI: Natingi garasisi.

Nalingi garasisi Nalingi kusala Na maboko Na makolo Na motu, na mobimbi. Nalingi kusala.

Nalingi kutambola Semba o molongo. Na esengo Na kitoko Bongo natambola Motu o likolo.

### LITEYA XVII

# Biyenga

### 1. BOTANGI: Santu Aloisi.

- Aloisi lobi ejalaki eyenga ya Santu Ndoi wayo.
- Solo? Mawa! nabusanaki. Kasi boni boni oyebaki eyenga ya Santu Ndoi wangai?

Ejali nkula ekasi te. Natalaki yango o liyebisi lia biyenga bia Eklezia mpe molakisi apesaki bisu mokulo lobi usambo ya Santu Aloïsi. Ajalaki palanga mobali mpenza Asalaki lisumu bowi te o bomoi mobimba hwayeye.

Ejalaka yeye o mboka Roma, bokono bonene bobimaki wana. Batu balingaki kukufa na kutanga te. Aloïsi akendaki kubondo babeli kasi malari yango changi ye lokula. Akufi ntangu eke na nsima.

Papa wa Roma atiyaki ye mobateli monene wa bayekoli banso.

Tika tosambela Santu Aloisi mingi o ntangu ya masenginya, ntina te agamisa bisu jambi na kutikala na bopetwi.

### 2. BOTEYI: Verebe « K UJALA ».

### Eleko eliki

Eyenga eliki ngai na-jala-ki o misa santa.

Eyenga eliki yo o- jala-ki o misa santa.

Eyenga eliki ve a- jala-ki o misa santa.

Eyenga eliki bisu to-jala-ki o misa santa.

Eyenga eliki binu bo-jala-ki o misa santa.

Eyenga eliki bango ba-jala-ki o misa santa.

### 3. MISALA:

### 1. Botiya o eleko eliki.

· Najali o kelasi,

Bojali o ndako ya Nzambe.

Bajali bayekoli balamu.

Ojali mwana wa kelasi ya ibale.

Tojali kusambela Motema Mosantu niwa Yezu.

Ajali na buku yoko.

### 2. Bositisa:

Santa Anesi ...jalaki mwasi elenge, akufi martiru.

Bwatu ...jalaki o mai Uele.

Bayekoli ...jalaki kusambela lobi na mpokwa.

Santu Yozefu ...jalaki kabinda.

Martiru ...jali mokristu apesaki makila ma yeye mpo ya Nzambe.

Nero, kaizari wa Roma, ...jalaki monyokoli monene.

Bokosala na lomingo? — ...sala na lomingo te jambi ...jali bakristu.

### 3. Nkombo na nsima ijali nini?

masuwa bandoi elilimbi mbula sukali meza kiti ebumbelo

### 4. Bokanga:

Esosoro ...jataki o jamba.

Maseke ...jalaki o masuwa ya mondele.

Astirida ...jalaki mwasi wa Bula-Matari Leopole III.

Basenji tomonaki na ntongo ....jalaki na uzoroko.

Yezu-Kristu ...jali o ostia.

Lifungola lia kelasi ...jalaki o maboko ma yo.

Mokango asili akufi lobi ...jalaki na matu manei.

Njoku, tobetaki lobi ...jalaki na maembo ...nene.

### 4. BOSAKELI: Biyenga.

Biyenga binene bia Yezu bijali : Mbotama ya Yezu to Noeli. Paseka to Botemisi bwa Yezu, na mpe Mbuta ya Yezu o lora. Eyenga enene ya Santa Maria ejali mokolo mwa 15 mwa sanja Augusti.

Eklezia ekokondola o motema basantu banso mokolo mwa yambo mwa Novembe. Mokolo mwa mibale mwa sanja eye tokokanisa milimu mia epongeli.

### 5. BOTANGELI: Eyenga.

Nzambe alingisi Soko tosalaki Poso yoko mobimba, Moi moko tokopema.

Tobongi kukende O ndako ya Nzambe, Kuyoka misa santa Mpo ya kumokumisa.

Tobusana te. Tosepela bel

### LITEYA XVIII.

# Bamartiru ba Uganda

### 1. BOTANGI: Bowi bwa bamartiru.

O nyele ya Uganda bakristu bajalaki mingi kwanza te. Eyamba ekoli noki noki.

Mokonji Mwanga ajalaki mopaganu. Apekisi batu bayeye kundima o liteya lia basango.

Ajalaki na basaleli baike; basusu bajalaki bakristu balingaki kuboya eyamba usoki te.

Mwanga ayoki nkanda be, ayoki mposa ya makila. Abwaki bango o bloko. Luanga Karolo, kapita wa bango, atiki te kupesa batu bayeye nguIn.

Mokolo mosusu eyenga ya Mbuta ya Yezu ejalaki, mokonji alingaki kubongola bango. Asalaki yango enene.



Babimisi bakangemi na nkamba o nkingu mpe maboko o mokongo.

Bamartiru basepeli; balobi: «Nzambe abateli bisu malamu, Nzambe ajali malamu.»

Senkole, kapita wa babomi, akamati Luanga a'obi: « Ngai mpenza nabongola yo. » Karolo agami na bandeko bayeye: « Bandeko senene. O nsa yoko tojwana bisu gutu o lora ». Basusu bandimaki: « Lokuta te! epai ya Nzambe!... » Sesepi bakangi hamartirn banso o soli mpe bapelisi moto. Mopaganu moko aseki bango: « Tokende kutala soko Nzambe wabinu akoma kukosola binu!» Buruno anoli: « Obongi kutumba nzoto yabisu, kasi molimu, wapi! mokende o paradisu. »

Mbisa Senkole abongoli Luanga mpembeni ya njila. Atumbi nzoto yayeye petepete. Senkole alobi ye: «Sambela malamu ntina te Nzambe wayo akosola yo.» Karolo alobi: «Ligboma! Oyebi te olobi nini! Moto mwango mojali lokola mai mpio o makolo mangai, kasi keba ntina te Nzambe oyo, otuki sesepi, akambisa yo te na nsima.» Ntangu eke'na nsima Lnanga asili awei.

### 2. BOTEYI: Baverebe basusu.

# Ngai na-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te. Yo o-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te. Ye a-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te. Bisu to-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te. Binu bo-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te. Bango ba-mona-ki nyele ya Uganda kwanza te.

### 3. MISALA:

### 1. Botiya o bomingi:

- Najali mwana mokristu; kalakala najalaki mopaganu.

Martiru ajalaki mokristu lokola. O Uganda mokonji abwaki martiru o moto. Moloki amekaki Luanga kasi mpamba. Lisenginya likomeka bisu lokola. Ngufu ya Nzambe ekopusa yango ya moloki.

### 2. Bosilisa:

Monoko na kupono: tambwa, ndeko, ngombo, bisende, molakisi.

Petro asanaki na.... wayeye.

... mwasi epesaki milki gutu te.

... ..kangaki ngandi o uma.

... ..lakisaki bisu 2 + 2 = 4.

O uma tokomona ... mingi.

### 3. Botiya o bomoko:

Bandeko bakomaki o mboka, bisu tosalaki elongo na hango Nkosi ijali nyama na kitoko.

Basoda babunaki makasi o etumba ya Tabora.

Toyembaki uzembo ya bamartiru ba Uganda.

### 4. Bondima:

Beato Luanga Karolo nani? Uganda nini? Martiru nani? Tokokembisa hamartiru ha Uganda jambi nini? Nzambe alingi hango?

5. Bobenda njila o nse ya baverebe o eleko eliki mpe njila ibale o nse ya baverebe o eleko ya sesepi.

Najali na buku. Tokendaki na ndako ya Nzambe. Toliaki fufu ya nsongo. Bango bajali bakristu. Nkoi cjali nyama ebe, ekolia batu. Yozefu afutaki ntako ya Leta.

### 4. BOSAKELI: Bamartiru o moto.

Bomonaka bamartiru nkoni balobaki bango te: «O esika yeye ndetomoni Nzambe!» Mbisa bakokanga mokristu moko moko o soli.

Nkekere ekasi ekokanga makolo na maboko mabango. Batu habe babwaki bango o moto.

Bwale mingi mpenza!

Martiru moko nkombo yayeye Buruno alingi awei alobi : «Bobongi kutumba nzoto ya bisu kasi molimu nsoki te! Tokokende o lora!»

Tika tosambela bamartiru ba Uganda na kutanga te ntina te bagamisa bisu.

### 6. BOTANGELI: Epai Uganda...

Kalakala epai Uganda Nkolo ajalaki mobe. Bana bakristu'na mpe Luanga Babangaki ye nsoki te.

Nkolo ayokaki nkanda be Jambi na hatu bakristu. Bango bakembisaki Nzambe Mpe Nzambe apesi ngufu.

Luanga na bandeko bayeye Banso bakufi o moto. Kasi sasa o misu ma Nzambe Ebandi nkembo ya bango.

Luanga! o nyele ya Kongo Bapaganu badi mingi, O lora sambela mpo ya bango Ntina ya yo ndehakoswi.




### LITEYA XIX.

# Lora

### 1. BOTANGI: Lora.

Yakufaka batu banso o mokiri, ejala ntangu ya likambo lia nsuka. Yezu aboya bakiti afungoli bango linfelo mpo



ya lobiko. Nsima atala basantu mpe aloba: «Boyei batu ba bolingi bwangai, boyingela lora mpo ya lobiko...»

Mpe o mwinda monene banso bayingela na esengo mingi lora.

Anjelu mobateli atambwisa bisu epai ya Yezu na mpe Santa Maria na basantu basusu. Tokata ndeko enene na bango na nkembo mingi.

Nzambe ajingi bisu banso ekopi. Aloba : « Tala mboka ya ngai, ejala inso mpo ya yo, jambi ojali mwana wangai na lobiko. »

Na mbisa tokuta kuna bandeko, baboti, bamofelele, bamasere, bamope, baepiskopu, bapapa ba Boma, bango banso batamboli njila ya lora malamu. Bapema na esengo, basepela na kutanga te, na kusila te.

Tika tosilisa malamu mibeko minso mia Nzambe aw'o nse ntina te mokolo mosusu tobongi kuyingela lora mpo ya lobiko.

### 2. BOTEYI: Verebe K UJALA».

### Eleko ekoya

Na mpokwa ngai na-jala o ndako ya Nzambe.

Na mpokwa yo o-jala o ndako ya Nzambe.

Na mpokwa ye a-jala o ndako ya Nzambe.

Na mpokwa bisu to-jala o udako ya Nzambe.

Na mpokwa binu bo-jala o ndako ya Nzambe.

Na mpokwa bango ba-jala o ndako ya Nzambe.

### 3. MISALA:

1. Boloba soko baverebe bajali o eleko ya sesepi, eliki to ekoya.

Nzambe ajali o lora.

Basantu basalaki bitumba bikasi o use mpe bajali sasaivi na

esengo o lora penepene na Nzambe.

Soko bakristu bakotambola malamu o njila ya likolo bajala mokolo mosnsu o lora lokola.

Sala malamu ojala mwana wa bolingi bwa Nzambe.

### 2. Botiya o eleko ekoya:

Najalaki o mboka na ntongo. Marselino ajali na makuta saba. Bwatu bajalaki o mai Uele. Tojali na mandoki mabale o mboka. Nkolo wangai ajalaki malari o mbeto.

3. Botambwisa verebe «Kujala na nsa» o eleko ya sesepi eliki mpe ekoya.

### 4. Bondima:

Ojali na kuruse? Baboti bajali o ndako ya sesepi? Bakiti boni o kelasi ya yo? Maninisa boni o ndako ya Nzambe? Nkopi ekobika wapi?

5. Bosilisa epai ya eleko eliki.

Basoda — kusala — etumba.

Santa Maria mpe Santn Yozefu — kujala — kalakala o mboka Nazarete, kasi sesepi o mboka ya lora.

Mai — kutonda — bwatu.

Mama — kututa — masangu o eboka.

Batu banso — kuuta — epai ya Adamu mpe Eva.

6. Botambwisa o eleko ya sesepi mpe o eleko eleki.

Kukanga monoko o kelasi.

Kutosa mibeko mia Nzambe.

# 4. BOSAKELI: Nsambo ya mokonji.

Mokonji akutaki mokengeli wa mpata, alobi ye: «Mwana, ojala na mosolo boni jambi na mosala mwayo?»

Mwana abutisi monoko: « Ngai!.... najala na mosolo mpila yoko mwayo, mokonji! »

- « Solo ! » mpe mokonji aseki.

«Boyo, alobi mwana, nakotambwisa mpata yangai; yo, okokonja batu mpe elongo tojala na lora to linfelu.» Mokonji anoli: «Lokuta wapi! mwana.» Mpe apesaki mwana nsima faranka matabisi.

### 5. BOTANGELI:

Mobell

O mboka ya Rufina Motu wa kalakala Ajali na kukufa. Ajwaki batisimu Boyo adi mokristu. Abangi kukufa te. Rufina asengi ye: « Jambi nde obanga te? » Nsima motu alobi: « Kubanga mpo ya nini! Nakende na esengo O lora na lobiko! »

### LITEYA XX.

# Botamboli

### 1. BOTANGI: Botamboli.


- Bandeko bangai nayoki molakisi asili alobi, lobi ejala mokolo mpamba. Soko totambola botamboli?
  - Bisu na Karolo na yo tokenda elongo o mboka ya tata

wangai. Mama asala bile mpo ya bisu banso. Mbisa tokenda kulobo. Ejali sesepi gala, basamaki bajali mingi mpe mai makaoki manso. Tobutwa na mpokwa mpe tojala na misio mpo ya losambo la mpokwa. Malamu boyo?

— Malamit be!

Kasi mokolo mwa usima mbula ebeti mpe bayekoli basepelaki mingi boyo libosu, bajali sesepi na mawa.

Tika tokanisa bobele mpo ya lero, yango na lobi te, jambi toyebi te soko lobi cyei malamu lokola tokanisaki.



### 2. BOTEYI: Baverebe basusu.

### Eleko ekoya

Poso esusu na-tambola o njila ya jamba.

Poso esusu o-tambola o njila ya jamba.

Poso esusu a-tambola o njila ya jamba.

Poso esusu to-tambola o njila ya jamba.

Poso esusu bo-tambola o njila ya jamba.

Poso esusu ba-tambola o njila ya jamba.

### 3. MISALA:

1. Botiya o eleko ekoya.

Nakokanisa na esengo botamboli bolamu bwa lobi.

Mwana oyo akotala bipai binso.

Ndombe akangaki monkanda mwayeye.

Tokopasa nkasa ya buku.

Akolota nsoki te.

Nakoyemba o kelasi mpe o njila.

2. Botambwisa o eleko ekoya:

Kujwa bolingisi na kutambola.

Kusomba elamba etane.

Kukosola moninga.

3. Botiya o bomoko:

Bana mayele bakobumba makuta mabango.

Misu ma mototo mokristu makobimisa bopetwi bwa molimu.

Mitema mia bana bake mijali lokola bilamba mpembe.

Matu matambola o mai lobi.

Sanja ekoya bakristu bakondela o motema eyenga eneue.

- 4. Botambwisa: a) o eleko ya sesepi.
  - b) o eleko eliki.
  - c) o eleko ekoya.

Kukumba nkoni o ndako.

### 5. Botambwisa o eleko ya sesepi.

Kupesa mai o maloni. Kukima manguniisa. Kuyemba loyembo. Kukondela eyenga o motema.

### 6. Botambwisa o eleko eliki.

Kubokolo buku. Kukotisa ngufu ya motema. Kutala ndeke. Kutuba masumu.

### 7. Botambwisa o eleko ekoya.

Kusambela na mpokwa. Kujila moninga, Kukumba ndeko. Kukita ngomba.

### 4. BOSAKELI: Mwana wa ntaba.

Ntaba-mwana abalanaki penepene na uiama wayeye.

Kasi alingi kukima esi eke.

Mama amopaleli yeye te: «Mwana, tika mama wayo te ntina te lingumisa likangi yo te.»

Mpamba, mwana asili akimi.

Atamboli kutambola ka ka ka kina o likolo lia mabanga.

Mawa! akwei. Bolelaka abuteli penepene ya mama wayeye.

Lomposo layeye mobele makila.

Bana botosa malamu, bokwa o masumu te.

### 5. LOYEMBO: Botamboli.



11

Din, din, din... tokotambola Tokokende o malongo Tokopengwa o libongo Din, din, din, din din... tokotambola

HI

Din, din din,... tokolemba te.
Tokoyemba banso nzembo.
Tokosepela elongo.
Din, din, din, din, din... tokolemba te!

### LITEYA XXL

# Noeli

### 1. BOTANGI: Noeli.

O ntangu ena mokonji wa Roma akonjaki lokola nyele ya Ba-Yuda. Tibere, ye oyo mokonji atondi na loleudo, alingi kuyeba na solo akonjaki batu boni o nyele yayeye.

Atindi monkanda bipai binso, asengi boyo: «Batu banso bakende kupesa nkombo ya bango o mboka ya hateta ba bango. »

O mboka Nazarete Yozefu dongo na molongani wa yeye Maria babikaki. Batosaki sesepi monoko mwa mokonji. Batamboli.

Yakomaka bango o mboka Beteleme baluki esika ya kulala, kasi bajwi te. Bakei kulumba bango o sopo ya ndako ya nyama.

Katikati ya lmtu Santa Maria ahoti kuna Mwana Yezu, Nzambe mpenza, Mokosoli wa batn.

Sasa anjelu asangeli nsango eye o hakengeli ba bakandoro bajalaki penepene kukengele mpata yabango. Na nsima banjelu na kutanga te bayembi nzemba be, bango te : « Nkembo na Nzambe o lora mpe o nse boboto na batu balamu. » Bakengeli bakamwi. Bakei naki kukembisa Mwana Yezu.

Bakristu bakokundola o motema eyenga ena mokolo mwa 25 mwa Desembe.



### 2. BOTEYI: Ejalela.

- 1) Butu ejalaki.
- 2) Santa Maria aboti Mwana Yezn.
- 3) Bakengeli babateli mpata.
- 1) Nini ejalaki? B U T U
- 2) Nani aboti? SANTA MARIA
- 3) Banani babateli? BAKENGELI

Butuejali $\underline{\mathbf{ejalela}}\,$ ya « ejalaki »

Santa Maria ejali ejalela ya «aboti»

Bakengeli ejali ejalela ya «babateli»

Jambi na kuluka <u>ejalela</u> ya verebe bakosenga libosu lia verebe mituna: NANI? soko NINI?

### 3. MISALA:

1. Bobenda njila o nse ya bijaleta.

Ngombo ejali nyama.

Santu Yozefu na Santa Maria balukaki ndako ya kulala.

Batu balingi bango te jambi bajalaki basamba

Yezu akomi o nse uta bolingi bwa batu.

Mpata ikengelemi na babateli.

Nzambe atindi banjelu o nse.

Erode abangi boya bwa Yezu.

- 2. Bosilisa epai ya ejalela.
- .... ajali mwana wa Nzambe.
- .... bayembaki o misu ma bakengeli
- .... babonzelaki Yezu o tempelo.
- .... alakisa bisu nsambo ya Yezu.
- .... esika wapi Yezu abotami.

- 3. Boloba mituna jambi na kujwa bijalela Mbwa, mpata, ntaba ijali inso nyama ya mboka. Santa Maria ajali mama wa Nzambe mpe mama wabisu. Santu Yozefu ajali tata mobateli wa Yezu. Bakonji ba monyele bakomaki kukembisa Mwana Yezu. O mboka Beteleme ndako ijalaki mingi. Ba-Yuda bagamisaki mama wa Nzambe te. Nkula eye ejali nsoni enene jambi na bango.
  - 4. Bobenda njila o nse ya bijalela o loyembo.
  - 5. Bokoma o njila bijalela na nsima:

bile mototo mama mosuni likonga tambwa mbira elanga ndeke farasa bwatu nkaja

### 5. BOSAKELI: Mbotama ya Yezu.

Noeli eyenga encue ya bakristu.

Bango bakokundola o motema mokolo mona mbotama ya Yezu.

Bipai binso o molongo bakristu basepeli.

Bamope basambela bamisa santa basatu mokolo mwa Noeli. Bakosambela lokola misa santa katikati ya butu.

Na kutanga te bakristu bakende kujwa nzoto ya Mokonji mokolo mona.

Solo, Noeli eyenga elamu.

### 6. LOYEMBO:

Noell



П

 $\mathbf{III}$ 

O mokiri Motu moko te Alambeli Mokonji monene! Na Maria Mpe na Yozefu Solo, bana, Ndetobondi Yezu!....



### LIYEBISI LIA NKASA

	nkasa
MATEYA	
1. Mpo ya nkombo	. 5
2. Kelasi ya yambo: mo-ba	. 8
3. Kelasi ya yambo: mo-ha (nsima)	. 11
4. Kelasi ya 2: mo-mi	. 14
5. Kelasi ya 3: bo-ma	
6. Kelasi ya 4: li -ma	. 20
7. Kelasi ya 5: e - bi	
8. Kelasi ya 6: n-n to m-m.	 . 27
9. Kelasi ya 7: lo- n to lo- m	 . 30
10. Kelasi ya 7: loboko mpe lokolo	 . 33
11. Kelasi ya 8: ba	
12. Bakelasi banso	 . 39
13. Bohakemi	. 42
14. Verebe « kujala » : eleko ya sesepi	 . 46
15. Verebe « kujala » : persona ya 3	 . 49
16. Baverebe basusu: eleko ya sesepi	 . 53
17. Verebe « kujala » : eleko eliki	. 56
18. Baverebe basusu : eleko eliki	 . 59
19. Verebe « kujala »: eleko ekoya	 . 63
20. Baverche basusu : eleko ekoya	 . 66
21. Ejalela	 . 70
NZEMBO	
I. O mboka ya mokonji	 . 10
2. Bokila	
3. Santa Maria	
4. Pusu	 . 30
5. Mombongo	9.0

6.	Boyei, bana	ba	ke.													4
7.	Ngbo mpe Si	ra							-	•	•	٠	•			4.
- 8.	Na bwatu		•	٠	•		٠	•	•	•		•		•		40
		•	-	•	-	•		٠	•	-	•	٠	٠	•		5
10	Botamboli	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			٠	٠	٠		70
10.	Noeli .		٠	٠	٠	٠	٠		-	٠	٠		٠			73
MA	TANGELI															
1.	Mboka .									<i>,</i> .						7
2.	Mope .														•	13
3.	Monoko solo											•	•	•	•	16
4.	Mwana ngoin	១០	i					-	-	ľ	•	•	•	•	•	
5.	Yoka, mania	-		•	·	•		•	٠	•	•	•	٠	٠	-	26
6	Buku yangai			•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	32
7	Buku yangai		•	٠	٠	٠	٠	•	٠	•		٠	٠	٠		48
7.	Nalingi garas	181		٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠				56
o.	Ľyenga .															58
9.	Epai Uganda															62
10.	Mobeli												•	•	•	66



NZAMBE